



E thabolotswe e
bile e tsamaelana
le PPKT



SETSWANA
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0729-0
11th Edition
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mophato **R**
BUKATIRO 4



Leina:

Tlelase:



SETSWANA BUKATIRO
Buka

4

Kgweditsharo 4



Mme Angie Motshekga,
Tona ya Lefapha la
Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,
Motlatsatona wa
Lefapha la Thutotheo

Mo dingwageng tse tsa Kamogelo (Mophato R) Dibukatiro tsa Rainbow di bopa karolo ya togamaano ya Lefapha la Thutotheo ya go rotloetsa tiragatso ya sekolo ya bana ba Afrika Borwa. Ditlhotlhomisi di supa gore ngwaga mongwe le mongwe o bana ba fiwang ditirwana tse di ba rotloetsang e bile di ba tlhotlheletsa pele ba ya kwa Mophatong wa 1. ba dira botoka mo dithutong tsa dingwaga tse di latelang – ke gore, mo dikolong tsa bona tsa poraemari le tsa sekontari. Ke ka moo go gatelelwang thuto ya Mophato wa R jaana.

Kharikhulamo ya Seemo sa Motheo e batla gore barutwana ba Mophato wa R ba fiwe tšhono ya go godisa bokgoni jwa bona jwa pele ga go buisa, pele ga go kwala le pele ga matesisi le go tlhalosa bokgoni jo ba tlaa bo tlhokang gore ba nne le motheo o o tsepameng wa thuto gore go tle go nne bonolo mo go bona go ithuta mo Mophatong wa 1 le mo go e e latelang.

Ka jalo, dibukatiro tsa Mophato wa R di ikaeletse go thusa bana mo go godiseng bokgoni jo le mareo a tshimologo a botlhokwa a ba tlaa a tlhokang go bopa motheo o o tsepameng wa go ithuta. Di tletse ka ditšhono tse di ka thusang bana go godisa le go ikatisa tebang le bokgoni jo bo tlaa ba baakanyetsang sekolo se se tlhwaafetseng.


Pele bana ba ithuta go buisa ka tlhwaafalo ba tshwanetse go itse go tshwara buka le go phutholola ditsebe tsa yona, le go tlhaloganya gore dibuka di bereka jang le gore di dirisiwa jang. Ba tshwanetse go tlhaloganya kgolagano fa gare ga mafoko le ditshwantsho tse di mo bukeng le go lemoga gore mafoko a a mo tsebeng a bopiwa ke medumo le gore a na le bokao. Fela jalo, pele bana ba ithuta go kwala, ba tshwanetse go tlhabetlola tiriso ya dirwe tsa mmele, go ikatisa go bopa dibopego mme morago ba tswelela pele go bopa ditlhaka. Tse ke jona bokgoni jo dibukatiro tse di ikaeletse go go godisa le go bo tlhabetlola.

Re a itse gore bana botlhe ga ba ithute ka lebelo le le tshwanang, mme dibukatiro tsa Mophato wa R di kgontsha barutabana go bereka go ya ka lebelo la morutwana mongwe le mongwe, mme fa go tlhokega morutabana a ka boela morago a bo a ya kwa pele mo bukeng go tsamaelana le kgolo ya ngwana. Ditirwana di tlaa thusa barutabana go lemoga makoa a bana ba nang le ona gore makoa a a baakangwe pele ngwana a simolola sekolo se se tlhwaafetseng.

Dibukatiro di tsolotanya thuto ya Puo, Matesisi le Bokgoni jwa Botshelo go ya ka merero e le 20 di dirisa boitumediso le mekgwa e e jesang monate go ngoka maikutlo le theetso ya barutwana. Re solofela gore barutwana ba gago ba tlaa itumelela go dira ditirwana tsa dibukatiro tse fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana wa bona o tlaa abelana kgotsa wa thusana le bona mo boithabisong jwa bona.



A re opeleng



Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Mophato **R** GOLAGANTSWE

- ★ Puogae
- ★ Matesisi
- ★ Bokgoni jwa Botshelo

B U K a t i r o

1	Didaenasore.....	2
2	Dinonyane le digagabi.....	12
3	Diphologolo tse di tlhaga.....	22
4	Metshameko	32
5	Meletlo	42



Ditaelo tsa mesego di kwa morago ga buka.



Buka e, ke ya ga:



SETSWANA

Buku

4


Kgweditshano 4




Didaenasore



Kgweditsharo 4 – Beke 1–5






A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue ka mefuta e e farologaneng ya didaenasore. Didaenasore di ne di tshela jang? Re itse jang ka ga diphologolo tse, tse di tshetseng bogologolo jaana?

Kgomaretsa ditikara mo diphatheng tse di nepagetseng.



Leina la me ke:

A large empty rectangular box with a blue and yellow dotted border, intended for writing the child's name.

Morutabana: Saena

Letlha









A re baleng

Gatisa palo mme morago o tshasa dibopego gore di nne 8 mo moleng mongwe le mongwe.


8 



8

8



8

8

 Ikatise go kwala palo 8.





1.2



A re direng

Sega maleane (phazele) mme morago o leke go o aga gape.






1.3



A re direng

Golaganya maronthorontho go thala phologolo e re sa tiholeng re na le yona. Morago o tshasa setshwantsho sa gago.



A re direng

Dirisa tse -di -segeletsweng go tswa kwa morago ga buka go aga digodumodumo. O tlaa tshwanela go mena poleiti ya pampiri ka bogare go bopa mmele. Morago o kgomaretse tlhogo maoto le mogatla.



Morutabana: Saena

Letlha





A re kwaleng

h



Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatisa ka phensele. Simolola mo l eronthoronthong.




Gatisa tlhaka.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **h** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.




heke



se huba




hempe



haraka

Kwala leina la gago, mme morago o kgomaretse setikara go bontsha gore o dirile tiro e ntle.



1.6



A re bueng





Lebelela setshwantsho. O bona eng?
Re itse jang gore ke dikgakologo?
Bana ba apere eng? Dijalo di ntse jang?

Kgomaretsa ditikara mo diphatheng tse di nepagetseng.

Kgweditsharo 4 – Beke 1-5



Ke dikgakologo.




Leina la me ke:

A re kwalleng

Tshasa setshwantsho se mme o bue gore ke setlha mang.

Kgomaretsa ditikara tsa malomo go feleletsa setshwantsho.



Morutabana: Saena


Letlha



2

Dinonyane le digagabi

Kgweditsharo 4 – Beke 1–5







12

Morutabana: Saena

Letlha



Kgomaretsa
ditikara mo
diphatheng tse di
nepagetseng.



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue ka
ga mefuta e e farologaneng ya
diphologolo e o e bonang.

Ke diphologolo dife tse di nang le
mafofa?

Di ikutlwa jang?

Ke diphologolo dife tse di nang le
makakaba?

Di ikutlwa jang?

Ke diphologolo dife tse di
kgonang go fofa?

Ke diphologolo dife tse di
kgonang go thuma?

O kgona go bona mae a
makae?



2.1



A re direng

Kgomaretsa ditikara mo diphatheng tse di nepagetseng.

Kgomaretsa papagae e le nngwe fa gare.

Kgomaretsa papagae e le nngwe mo godimo ga papagae e e fa gare.

Kgomaretsa papagae e le nngwe fa tlase ga papagae e e fa gare ka fa mojang.



A re direng

Opela mafoko a diatla.

serurubele

se ru ru be le

tlou

tlo u

oketopase

o ke to pa se

papagae

pa pa ga e

notshe

no tshe

kwena

kwe na

daenasore

da e na so re






A re baleng

Sega dikarata tse mme o di aroganye go ya ka ditlhopha di le pedi. Dinonyane le digagabi. Bua gore leina la phologolo nngwe le nngwe le simolola ka eng. Morago o rulaganye diphologolo go tloga ka e nnyenyne go fitlha ka e kgolokgolo.

Dikarata tse di a tilhanolega




noga



kwena



leobu



mokgatitswane



phenkwini



ntšhwe



pidipidi



ntsu



leeba








2.3



A re direng

Sega dikarata tse mme morago o tlhomaganye ditshwantsho go bopa dikgang di le 2. Tlotlela tsala ya gago dikgang tse.

Dikarata tse di a tlhanolega



2.4



Leina la me ke:



A re direng



Ke papagae efe e e leng fa pele?
Ke efe e e kwa morago?



Ke papagae efe e e leng kwa godimo?
Ke papagae efe e e leng kwa tlase?



Mmala wa papagae e e fa gare
ke ofe?

Mmala wa papagae e e ka fa
letsogong la gago la molema ke
ofe?

Mmala wa papagae e e ka fa
letsogong la gago la moja ke
ofe?

Morutabana: Saena

Letlha

17

2.5




A re kwaleng


b



Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatise ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Batla mme o sekeletse tlhaka **b** mo lebokosong.





Gatisa tlhaka.











A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **b** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



A re kwaleng




Batla mme o sekeletse ditshwantsho tse di simololang ka modumo **b**.





A re baleng

Aroganya dilo tse ka go lekana magareng ga bana.
Kgomaretsa ditikara ka go lekana go aroganya dijo ka go lekana.











A re baleng

Dilo tse di boleele jo bo kanakang?

Ke setshwantsho sefe se seleelelelele mme ke sefe se sekhutshwanekhutshwane?



Sega theipi ya go lekanyetsa mme o mete gore dilo tse di boleele jo bo kanakang.



Morutabana: Saena

Letlha


3

Diphologolo tse di tlhaga

A re bueng

Lebelela setshwantsho.
O bona diphologolo dife?

Kgweditharo 4 – Beke 6-10











Kgomaretsa ditikara mo diphatheng tse di nepagetseng.

A re bueng

Dira medumo e diphologolo tse di e dirang.
Ke diphologolo dife tse di dirang medumo e e kwa godimo?



Morutabana: Saena


Letlha






A re buiseng


Tlotla kgang. Khalara sefatlhego go bontsha ka moo tlou e ikutlwang ka teng.




Go monate fa ke na le mme.



Ke latlhegile.



Nthuse gore ke bone mme.



Ke boelane le mme.

3.2



A re baleng

Lebelele ditshwantsho mme o bolelele tsala ya gago gore ke lebokoso lefe le le nang le bontsi le gore ke lefe le le nang le bonnye? A go na le mabokoso a lekanang?

	5	6
--	---	---

	7	9
--	---	---

	7	8
--	---	---

	3	5
--	---	---

	6	8
--	---	---

	1	4
--	---	---

	4	5
--	---	---

	3	5
--	---	---

	4	6
--	---	---

	4	9
--	---	---

	6	7
--	---	---

	8	9
--	---	---






A re kwaleng

k



Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatise ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.

Batla mme o sekeletse tlhaka k mo lebokosong.



k	k
b	h

Gatisa tlhaka.

k



k k k k

3.4



A re kwaleng


Tlatsa tlhaka **k** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



k olobe



k oloi



k episi



k atse




k opi



k ariki

Kwala leina la gago, mme morago o kgomaretse setikara go bontsha gore o dirile tiro e ntle.

Blank space for writing the student's name.



Morutabana: Saena


Letlha


27



A re kwaleng

Feleletsa go thala dirurubele tse. Thala maronthorontho gore diphuka tse pedi di tshwane. Ke serurubele sefe se se nang le maronthorontho a mantsi?





A re kwaleng

Sega dikarata tse mme morago o golaganye palo le lefoko. Morago o aroganye dikarata go ya ka dikarata tsa diphologolo le dikarata tsa metshameko.

Dikarata tse di a tlhanolega



	<p>2</p>		<p>3</p>
	<p>4</p>		<p>5</p>
	<p>6</p>		<p>7</p>
	<p>8</p>		<p>9</p>

3.7




A re direng

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho. Bona gore o ka nyalanya ditshwantsho le ditlhaka ka bonako jo bo kanakang.


Dikarata tse di a tlhanolega

a




apole

k




kolobe

b



bolo

t



tau

h



hempe

s



sentlhaga

f



lefofa

o



omf olopo




Leina la me ke:



A re kwaleng

Bua gore ditshwantsho tse ke eng mme o reetse modumo. Morago o gatise mafoko.

  b a l a	 l a l a	 k a l a
 t a n a	 b a n a	 n a n a
 l o g a	 g o g a	 b o g a
 s e g a	 b e g a	 e g a







4



Metshameko



Kgweditharo 4 – Beke 6-10



Kgomaretsa
ditikara mo
diphatheng tse di
nepagetseng.



A re bueng

Ke metshameko efe e o kgonang go e bona mo
ditshwantshong tse?
O rata metshameko efe?
A o itse melawana epe ya metshameko e?
Ke goreng re na le melawana mo motshamekong?
Ke goreng go tshameka go le botlhokwa mo go rona?

Morutabana: Saena

Letlha

33




A re kwaleng


e



Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatisa ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Batla mme o sekeletse tlhaka e mo lebokosong.



Gatisa tlhaka.




4.2



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka e mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



A re kwaleng

Batla mme o seketse ditshwantsho tse di simololang ka modumo e.



4.3



A re baleng

Ke lebokoso lef'e le le nang le tse dintsi? Bala gore go na le dilo di le kae mme morago o batle palo e e nepagetseng.

Kgweitharo 4 – Beke 6-10

	8
	9

	X
	7
	9

	3
	6

	6
	7

	1
	2

	2
	3


	7
	8

	9
	8

	8
	9


	7
	8






Kgwele e tshelaganya polase.

4




Kgwele e tshelaganya serapa sa diphologolo.

5




Ati o naya bana kgwele ya bona. Botlhe ba tshameka kgwele ya dinao.

8




Jabu o raga kgwele ya dinao ka maatla.


1




6 Kgwele e tshelaganya
lebopo.



3 Kgwele e tshelaganya
motse.



2 Kgwele e fofela kwa
godimo ga legora e bile e
tshelaganya tsela.



7 Ati o tshwara kgwele.

4.6




A re baleng

Bona gore ngwana mongwe le mongwe o nositse dino di le kae. Thala mola go tswa mo ngwaneng go ya kwa palong. Gatisa dipalo mme o balele kwa morago go tloga ka 9 go fitlha ka 1.




Jabu o nosa dino di le 9.



Amo o nosa dino di le 5.




Lindi o nosa dino di le 2.



Jimi o nosa dino di le 4.



Lala o nosa dino di le 5.



Ati o nosa nno e le 1.



Morutabana: Saena

Letlha



4.7

Kgweditsharo 4 – Beke 6-10



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o tlatse dipalo go simolola ka l ya mofenyi.
 Bua gore ke phologolo efe e e leng ya ntlha, bobedi, boraro, bone, botlhano,
 borataro, le ya bofelo.
 Ke phologolo efe e e leng lebelobelo?
 Ke efe e e leng bonyabonya?
 Ke efe e e leng nnyenye?
 Ke efe e e leng boketekete?
 Ke efe e e leng botlhofotlhofa?



40

4.8



A re baleng

Gatisa palo. Morago o tshasa palo e e nepagetseng ya dilwana tse di mo moleng mongwe le mongwe.

6

7

8

9

10

Morutabana: Saena

Letlha




5

Meletlo

Kgweditharo 4 – Beke 6-10



Kgomaretsa
ditikara mo
diphatheng tse di
nepagetseng.



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o itse
meletlo efe.

O rata moletlo of e?

O keteka letsatsi la gago la botsalo jang?

Ke meletlo efe e bana ba bangwe ba mophato
wa gago ba e ketekang.

Morutabana: Saena

Letlha

43



5.1




A re direng

Supetsa bana ba tsela e e yang kwa moletlong wa bona.

Kgomaretsa ditikara mo diphatheng tse di nepagetseng.

Kgweditharo 4 – Beke 6-10




5.2





A re direng

Bua gore ditshwantsho tse ke eng mme morago o bue gore ke ditshwantsho dife tse di felelang ka modumo o o tshwanang.



Ke ditshwantsho dife tse di simololang ka modumo o o tshwanang?



Morutabana: Saena

Letlha



Leina la me ke:

A large empty rectangular box with a dotted border, intended for a drawing or writing.



A re direng

Dirisa ditikara go kgabisa moletlo o.

editharo 4 – Beke 6-10




5.4



A re bueng

Ke dijo dife tse o kgonang go di bona
mo setshwantshong se?
Mosetsana/mosimane yo o ketekang
letsatsi la gagwe la botsalo o na le
dingwaga di le kae?

Kgomaretsa
ditikara mo
diphatheng tse di
nepagetseng.




5.5



A re kwaleng

r


Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatise ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.





Batla mme o sekeletse tlhaka **r** mo lebokosong.





A re kwalleng


Tlatsa tlhaka **r** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.

 <p>rama</p>	 <p>lle re</p>
 <p>lega re</p>	 <p>ha raka</p>



A re kwalleng

Batla mme o sekeletse ditshwantsho tse di simololang ka modumo **r**.









5.7



A re baleng

Dira tshekeletsa e **khibidu** go dikologa phologolo e **kgolokgolo** le tshekeletsa e e **botala jwa legodimo** go dikologa phologolo e **nnyenye** mo bolokong bongwe le bongwe.






A re baleng

Tshwaya selo se se boketenyana mo moleng mongwe le mongwe.


























A re baleng

Gatisa palo mme morago o tshasa dibopego gore go di nne 9 mo moleng mongwe le mongwe.

9

9

9

9

9

Ikatise go kwala palo 9.



5.10




A re baleng


Tlhakanya dilwana tse mme o kwale karabo mo bolokong jwa bofelo.




+




=




+



=



+




=




+




=



+




=





Tse-di-segeletsweng



Phazele:

Sega phazele mo meleng e mentsho. Jaanong baya manathwana a mmogo go bopa setshwantsho.




Dinonyane tse dinnye tse pedi:

Sega dinonyane, mena o bo o kgomaretsa go bopa dimpopo tsa menwana. Dirisa dinonyane tse dinnye tse pedi tse go diragatsa leboko le le mo tsebeng.




Dikarata tsa tatelano:

Sega dikarata tse o bo o di baya ka tatelano e e nepagetseng mme morago o tlotle kgang ya gore go diragala eng mo tatelanong nngwe le nngwe.



Bopa daenasore:

Sega maoto, tlhogo le mogatla tsa daenasore mo meleng e mentsho ya maronthorontho. Mena poleiti ya papmpiri ka bogare. Jaanong baya manathwana mmogo go bopa daenasore jaaka mo setshwantshong se.



Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.





A re direng

Sega tsebe mo moleng o o maronthoronho mme morago o kgomaretse tsebe mo sephuthelong se se kwa morago go dira kgetsana. Tsenya tse-di-segeletsweng mo kgetsaneng e gore di se ka tsa latlhega.

TSE DI SEGETSWENG TSA ME




KGOMARETSA FA


KGOMARETSA FA





KGOMARETSA FA


KGOMARETSA FA


























Ikaneng o tshwerwe ke
tlala. O ja diapole. Morago
o ja dijotshegare tsa ga
Jabu.

4



Go diragala eng fa?
O kare ke ka lekana mo
phaposiborutelong.

5




Gompieno bana ba etela
Ikaneng kwa serapeng
sa diphologolo. Ikaneng o
itumetse, o na le ditsala tsa
gagwe tsa diphologolo.


8



Ikaneng o ya
kwa sekolong.




1




Ke eletsa o kare ke
ka buisa ka bo ka kwala.

6




Ikaneng o lebelela mo
beseng.

3



Ke batla go ya kwa sekolong.

2



Ke nako ya go ya gae Rre
Ikaneng. O tshwanetse
go boela kwa serapeng sa
diphologolo.

7